



**POMORSKA ŠKOLA  
KOTOR, DOBROTA BB  
CRNA GORA**

[www.pomorskakotor.com](http://www.pomorskakotor.com)  
e-mail : [pomorskakotor@t-com.me](mailto:pomorskakotor@t-com.me)

Telefon :  
telefon: +382 32 305 212      fax      +382 32 302 421  
žr. 535-10286-67

jubilej  
**1850-2015**



Br.01-427

Datum :13.04.2018

Na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14,28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, br. 49/17), JU „Srednja pomorska škola“ Kotor donosi:

**P R A V I L N I K**  
**za postupanje JU Srednje pomorske škole Kotor prilikom sprovođenja**  
**postupka hitnih nabavki**

**I. UVODNE ODREDBE**

**Član 1**

Pravilnikom za postupanje JU Srednje pomorske škole (u daljem tekstu Naručilac) kao naručioca prilikom sprovođenja postupka hitne nabavke, (u daljem tekstu: Pravilnik) definišu se osnove pripreme i vođenje postupaka hitnih nabavki, uz poštovanje načela javnih nabavki, za nabavku roba, usluga i radova.

Na pitanja koja nijesu posebno uređena ovim pravilnikom shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) kojim se uređuju javne nabavke i propisa donijetih na osnovu tog Zakona.

**Član 2**

Naručilac će bez sprovođenja postupka javne nabavke iz člana 20 Zakona sprovesti hitnu nabavku u cilju oticanja i sprečavanja opasnosti od nepredviđenih događaja na koje naručilac nije mogao ili ne može da utiče, oticanja posledica tih nepredviđenih događaja, ugroženosti zdravlja i života građana, ako nije u mogućnosti da sprovede postupak javne nabavke i postupi u rokovima određenim Zakonom. Naručilac može da pokrene postupak hitne nabavke ako su za tu nabavku obezbijedena finansijska sredstva.

**Član 3**

Naručilac ne može sprovesti postupak hitne nabavke sa namjerom da diskriminiše ili favorizuje bilo kojeg ponuđača.

Postupak hitne nabavke sprovodi službenik za javne nabavke na način koji osigurava poštovanje načela javnih nabavki: načela ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava, načela obezbeđenja konkurenčije, načela transparentnosti postupka nabavke i načela ravnopravnosti.

## Član 4

Predmet nabavke mora se opisati na jasan, nedvosmislen, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uslova i zahtjeva koji su postavljeni.

Opis predmeta nabavke ne smije odgovarati određenom ponuđaču.

U opisu predmeta nabavke navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i za izradu ponude (npr. mjesto izvršenja, rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke i slično).

Predmet nabavke se određuje na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

## Član 5

Procijenjena vrijednost nabavke mora biti valjano određena u trenutku početka postupka hitne nabavke, ukoliko je primjenjivo.

Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabavke zasniva se na ukupnom iznosu, sa porezom na dodanu vrijednost (PDV-om).

Procijenjena vrijednost može se bazirati na cijenama prethodnih, istih ili sličnih nabavki ukoliko je primjenjivo.

Procijenjena vrijednost nabavke mora biti važeća u trenutku kada naručilac zatraži prijedlog cijena ili ponudu od jednog ponuđača.

## II POKRETANJE NABAVKE

### Član 6

Postupak hitne nabavke pokreće se odlukom u pisanim oblicima koju donosi ovlašćeno lice naručioca u skladu sa Obrazcem (A).

Odluka iz stava 2 ovog člana sadrži:

- 1) podatke o naručiocu,
- 2) vrsta i opis predmeta nabavke,
- 3) procijenjenu vrijednost nabavke,
- 4) izvor obezbeđenja sredstava,
- 5) rok sproveđenja postupka i
- 6) druge podatke od značaja za nabavku.

Lice koje sprovodi nabavki male vrijednosti odgovorno je da tokom postupaka izvrši provjeru podobnosti privrednih subjekata kojima se šalje zahtjev za dostavljanje ponuda

### **III SPROVOĐENJE POSTUPKA NABAVKE**

#### **Član 7**

Prikupljanje ponuda sprovodi se na osnovu zahtjeva za dostavljanje ponuda -Obrazac 1 koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Službenik za javne nabavke će zahtjev za dostavljanje ponuda uputiti na adrese najmanje dva potencijalna ponuđača faxom, elektronskom poštom ili na drugi način.

Zahtjev se može dostaviti i na jednu adresu ,kada zbog specifičnosti roba,usluga ili radova,kao i ograničenost tržišta ,nije moguće obezbijediti dva potencijalna ponuđača,što je potrebno navesti u Zahtjevu,odnosno Zapisniku o prijemu ,pregledu,ocjeni i vrednovanju ponuda.

Ispunjeno uslova utvrđenih zahtjevom za dostavljanje ponuda,ponuđač može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom,materijalnom i krivičnom odgovornošću,a koja se dostavlja uz ponudu.

#### **Član 8**

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude su:

- najniže ponuđena cijena ili
- ekonomski najpoboljnija ponuda

#### **Član 9**

Ponuda je pisana izjava volje ponuđača da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove u skladu sa uslovima i zahtjevima navedenima u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

Ponuđači su u obvezni ispuniti sve zahtjeve tražene u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

Ispunjeno uslova utvrđenih zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću.

Ponuđač izražava cijenu ponude u eurima sa posebno iskazanim PDV-om..

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je menjati.

Ponuda čija je računska greška veća od 3% biće ocijenjena kao neispravna. Ukoliko se utvrdi računska greška manja od 3%, naručilac će od ponuđača pisanim putem zatražiti ispravku računske greške ili će sam ispraviti računsku grešku i od ponuđača zatražiti da u roku tri dana od dana prijema obaveštenja o utvrđenoj računskoj grešci potvrđi prihvatanje ispravke računske greške. Ispravke se u ponudi jasno označavaju.

#### **Član 10**

Rok za dostavljanje ponude naručilac će odrediti u zahtjevu za dostavljanje ponuda i ne može biti kraći od tri dana.,

Ponude primljene nakon roka za dostavljanje ponuda neće biti razmatrane.

## Član 11

O prijemu, pregledu ocjeni i vrednovanju ponuda sastavlja se Zapisnik o prijemu, pregledu ocjeni i vrednovanju ponuda na Obrascu 2 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Službenik za javne nabavke na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda podonosi predlog obavještenja o ishodu postupka hitne nabavke, na saglasnost ovlašćenom licu naručioca.

Obavještenje o ishodu postupka hitne nabavke sačinjava se na Obrascu 3 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Ako su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriterijumu za izbor najpovoljnije, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda koja je pristigla ranije.

Nakon saglasnosti ovlašćene osobe naručioca šalje se obavještenje o ishodu postupka svim ponuđačima koji su dostavili ponude

Obavještenje o ishodu postupka naručilac je obvezan, u roku od tri dana, dostaviti svakom ponuđaču faxom, elektronskom poštom ili na drugi način.

Na obavještenje o ishodu postupka nije dopuštena žalba.

Naručilac izvršenom dostavom obavještenja o ishodu postupka hitne nabavke stiče uslove za zaključenje ugovora o nabavci.

Ugovor potpisuje ovlašćena osoba naručioca ili osoba koju ona ovlasti.

Naručilac zadržava pravo da poništiti postupak hitne nabavke u bilo kojoj fazi postupka i o tome obavijesti sve učesnike u postupku.

## Član 12

Odluku o pokretanju postupka hitne nabavke, obavještenje o ishodu postupka i ugovor/fakturu/račun o hitnoj nabavci naručilac u roku od tri dana od dana okončanja postupka hitne nabavke objavljuje na svojoj internet stranici i Portalu javnih nabavki organa uprave nadležnog za poslove javnih nabavki.

## IV. EVIDENCIJA, IZVJEŠTAVANJE I ČUVANJE DOKUMENTACIJE

### Član 13

Evidenciju, izvještavanje i čuvanje dokumentacije o postupcima hitnih nabavki vrši se u skladu sa članom 117, 118 i 119 Zakona

**V. SUKOB INTERESA**  
**Član 14**

O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe čl. 16, 17 i 18 Zakona.

**VI. ZAVRŠNA ODREDBA**  
**Član 15**

Sve izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način kao i ovaj Pravilnik.

Ovaj Pravilnik kao i sve njegove dalje izmjene ili dopune, objavljuje se na internet stranici naručioca na adresi [www.pomorskakotor.com](http://www.pomorskakotor.com)

**Član 16**

Obrasci A,1,2 i 3 su sastavni dio ovog pravilnika.

**Član 17**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na internet stranici naručioca na adresi [www.pomorskakotor.com](http://www.pomorskakotor.com)

U Kotoru, \_\_\_\_\_

**PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA**

**DIREKTOR**

---

Branko Ivardić

---

Veljko Botica

## OBRAZAC A

Naručilac JU Srednja pomorska škola

Broj:

Datum:

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, broj \_\_\_\_), ovlašćeno lice \_\_\_\_\_ (*naziv naručioca*) \_\_\_\_\_ donosi

### **ODLUKU o pokretanju postupka hitne nabavke**

**1.** *(naziv i sjedište naručioca)* pokreće postupak hitne nabavke za nabavku *(vrsta i opis predmeta nabavke)*.

**2.** Sredstva za hitnu nabavku obezbijeđena su *(izvor sredstava)*.

**3.** Postupak hitne nabavke sprovešće službenik za javne nabavke u roku od \_\_\_\_ dana od dana donošenja ove odluke.

...

### **Obrazloženje razloga hitnosti**

**Ovlašćeno lice naručioca** \_\_\_\_\_  
(potpis ovlašćenog lica)

M.P.

## OBRAZAC 1

Naručilac JU Srednja pomorska škola

Broj:

Datum:

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, broj \_\_\_\_),  
\_\_\_\_\_ (naručilac) \_\_\_\_\_ dostavlja

### ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA HITNU NABAVKU

#### I Podaci o naručiocu

Naručilac:	Lice/a za davanje informacija:
Adresa:	Poštanski broj:
Sjedište:	PIB:
Telefon:	Faks:
E-mail adresa:	Internet stranica:

#### II Predmet nabavke:

- robe
- usluge
- radovi

#### III Opis predmeta nabavke:

#### IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om \_\_\_\_\_ €

#### V Tehničke karakteristike ili specifikacije

--

**VI Način plaćanja**

<b>VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:</b>

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

- |  |             |     |
|--|-------------|-----|
| <input type="checkbox"/> najniža ponuđena cijena   | broj bodova | 100 |
| <input type="checkbox"/> ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima:             |             |     |
| <input type="checkbox"/> najniža ponuđena cijena   | broj bodova |     |
| <input type="checkbox"/> rok isporuke robe ili izvršenja usluga ili radova                           | broj bodova |     |
| <input type="checkbox"/> kvalitet  | broj bodova |     |
| <input type="checkbox"/> tekući troškovi održavanja  | broj bodova |     |
| <input type="checkbox"/> troškovna ekonomičnost  | broj bodova |     |
| <input type="checkbox"/> tehničke i tehnološke prednosti   | broj bodova |     |
| <input type="checkbox"/> program i stepen zaštite životne sredine,<br>odnosno energetske efikasnosti | broj bodova |     |
| <input type="checkbox"/> post-prodajno servisiranje i tehnička pomoć                                 | broj bodova |     |
| <input type="checkbox"/> garantni period, vrsta i kvalitet garancija<br>i garantovana vrijednost     | broj bodova |     |
| <input type="checkbox"/> obezbjeđenje rezervnih djelova  | broj bodova |     |
| <input type="checkbox"/> post-garantno održavanje  | broj bodova |     |
| <input type="checkbox"/> estetske i funkcionalne karakteristike                                      | broj bodova |     |
| <input type="checkbox"/> _____   | broj bodova |     |

**IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ sati, zaključno sa danom \_\_\_\_\_ godine do \_\_\_\_\_ sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi \_\_\_\_\_.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi \_\_\_\_\_.
- elektronskim putem na mail adresu \_\_\_\_\_.

<b>X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka</b>

**XI Druge informacije**

--

Službenik za javne nabavke

---

Ovlašćeno lice naručioca

M.P.

---

Naručilac JU Srednja pomorska škola  
Broj:  
Mjesto i datum:

OBRAZAC 2

**ZAPISNIK**  
**O PRIJEMU, PREGLEDU, OCJENI I VREDNOVANJU PONUDA**  
podnesenih po zahtjevu za dostavljanje ponuda broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine za nabavku  
(opis predmeta nabavke)

Službenik za javne nabavke \_\_\_\_\_, nakon izvršenog prijema pristupila/o je pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, (navesti dan i godinu početka rada).

Po zahtjevu za dostavljanje ponuda pristigle su, po redoslijedu prijema, u roku određenom zahtjevom, ponude sljedećih ponuđača:

Ime ponuđača	Sjedište ponuđača	Način dostavljanja ponude	Vrijeme dostavljanja ponude

**Uslovi i dokazi predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda:**

**Pregled i ocjena ponuda:**

**Ispravne ponude:** (naziv ponuđača, sa ocjenom činjenica i razlozima za ocjenu ispravnosti ponuda u odnosu na uslove predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda)

**Neispravne ponude:** (naziv ponuđača, sa ocjenom činjenica i razlozima za ocjenu neispravnosti ponuda u odnosu na uslove predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda)

**Vrednovanje ponuda:**

Službenik za javne nabavke je izvršio vrednovanje ispravnih ponuda:

po kriterijumu najniža ponuđena cijena i:

- 1) Ponudi ponuđača \_\_\_\_\_, za ponuđenu cijenu od \_\_\_\_\_ eura, dodijeljeno \_\_\_\_\_ boda/ova;
- 2) Ponudi ponuđača \_\_\_\_\_, za ponuđenu cijenu od \_\_\_\_\_ eura, dodijeljeno \_\_\_\_\_ boda/ova;
- 3) ...

Kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda sa sljedećim podkriterijumima:

- 1) podkriterijum 1 \_\_\_\_\_ broj bodova \_\_\_\_\_
- 2) podkriterijum 2 \_\_\_\_\_ broj bodova \_\_\_\_\_
- 3) podkriterijum 3 \_\_\_\_\_ broj bodova \_\_\_\_\_

.....

Ukupno 100 bodova

#### **Rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:**

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu, odnosno podkriterijumima utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

1. (Naziv ponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova \_\_\_\_\_
2. (Naziv ponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova \_\_\_\_\_
3. (Naziv ponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova \_\_\_\_\_
4. .....

#### **Prijedlog ishoda postupka:**

Službenik za javne nabavke na osnovu rang liste ponuda predlaže ovlašćenom licu naručioca:

- (naziv ponudjača) kao najpovoljniju ponudu za ponudjenu cijenu od \_\_\_\_\_ eura;  
 obustavljanje postupka nabavke male vrijednosti.

**Službenik za javne nabavke:** \_\_\_\_\_ (*ime i prezime*) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (*potpis*) \_\_\_\_\_;

Saglasan sa predlogom:

**Ovlašćeno lice naručioca :** \_\_\_\_\_ (*ime i prezime*) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (*potpis*) \_\_\_\_\_;

Popis priloga:

- Predlog Obavještenja o ishodu postupka.

Naručilac JU Srednja pomorska škola  
Broj:  
Mjesto i datum:

OBRAZAC 3

### **OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA HITNE NABAVKE**

#### **I Podaci o naručiocu**

Naručilac:	Kontakt osoba:
Adresa:	Poštanski broj:
Grad:	Identifikacioni broj:
Telefon:	Faks:
Elektronska pošta (e-mail):	Internet adresa:

#### **II Predmet nabavke:**

- robe,
- usluge,
- radovi.

#### **III Opis predmeta nabavke:**

#### **IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om \_\_\_\_\_ €

#### **V Ishod postupaka nabavke male vrijednosti je**

- obustavljanje postupka nabavke ili
  - izbor najpovoljnije ponude
- 

#### **VI Razlozi za obustavljanje postupka nabavke:**

**VII Rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:**

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu, odnosno podkriterijumima utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

1. (Naziv ponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova \_\_\_\_\_
2. (Naziv ponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova \_\_\_\_\_
3. (Naziv ponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova \_\_\_\_\_
4. ....

**VIII Naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:**

Ponuđač:	Kontakt-osoba:
Adresa:	Poštanski broj:
Grad:	Identifikacioni broj (PIB):
Telefon:	Fax:
Elektronska pošta (e-mail):	Internet adresa:

**IX Cijena najpovoljnije ponude**

---

---

**X Sa izabranim ponuđačem naručilac**

- će zaključiti ugovor  
 će realizovati predmetnu nabavku na osnovu računa/fakture.

Službenik za javne nabavke

---

M.P.

Odgovorno lice naručioca – starješina  
Ovlašćeno lice naručioca

---

## ***O b r a z l o ž e n j e***

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj posebnog akta naručioca o načinu sprovodjenja hitnih nabavki, u cilju otklanjanja opasnosti od nepredvidjenih događaja na koje naručilac nije mogao ili ne može da utiče, otklanjanja posledica tih nepredviđenih događaja, ugroženosti zdravlja i života građanja, ako nije u mogućnosti da sprovede postupak javne nabavke i postupi u rokovima određenim Zakonom o javnim nabavkama.

Imajući u vidu da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama stupio na snagu 30. juna 2017. godine, radi implementacije Zakona i stvaranja mogućnosti da se sprovode postupci propisani navedenim zakonom propisano je da Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.